

Na osnovu člana 7 tačka 6 Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru, Sekretar Sekretarijata za privredu, razvoj I finansije Opštine Gusinje donosi:

**INTERNO UPUTSTVO
za evidenciju kontroli i plaćanje ulaznih faktura u Opštine Gusinje**

Član 1

Ovim Uputstvom se reguliše postupak evidentiranja, kontrole i plaćanja ulaznih faktura.

Član 2

Pod ulaznim fakturama smatraju se sve fakture koje dostavljaju dobavljači po osnovu isporuka sredstava, robe, materijala kao i fakture za izvršene usluge i izvedene radove.

Član 3

Službenik u potrošačkoj jedinici zadužen za nabavke pravi pregled potreba i sastavlja zahtjev za trebovanje. Zahtjev potpisuje službenik za odobravanje u potrošačkoj jedinici i dostavlja ga dobavljaču. Dobavljači su određeni na prethodno sprovedenim tenderima.

Član 4

Primjenu fakturu zavodi arhivar i dužan je da istog dana po prijemu fakturu dostavi starješini potrošacke jedinice na koju se fakturna odnosi. Starješina potrošačke jedinice, dobijenu fakturu signira ovlašćenim službenicima na kontrolu. Službenik koji je podnio zahtjev za trebovanje dužan je da:

- provjeri računsku tačnost fakture i sadržaj fakture,
- izvrši upoređivanje fakture sa narudžbenicom, otpremnicom ili zapisnikom o prijemu roba i usluga,
- ukoliko smatra da fakturna ne održava stvarnu isporuku, dužan je da u što kraćem roku vratiti fakturu dobavljaču i u saradnji sa njim utvrdi ispravnost fakture.

Po izvršenoj kontroli ispravnosti fakture ovlašćeni službenik istu podnosi starješini na potpis.

Plaćanje svake pojedinačne fakture odobrava Predsjednik Opštine svojim potpisom na istoj.

Kopije fakture se dostavljaju službeniku zaduženom za javne nabavke, radi praćenja istih.

Navedene radnje neophodno je završiti u roku od 3 dana od dana prijema fakture ili situacije.

Član 5

Nakon potvrde ispravnosti fakture i ovjere od strane starješine i Predsjednika opštine, ovlašćeni službenik priprema zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu u dva primjera. Zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu mora biti potpisani od strane službenika za odobravanje. Ovlašćeni službenik iz potrošacke jedinice zahtjeve sa pratećom dokumentacijom dostavlja isti dan službeniku u Sekretarijatu za finansije koji je dužan da provjeri da li je dokumentacija kompletna i ispravna i zavodi fakture u knjigu ulaznih faktura. Jedan potpisani primjerak zahtjeva za budžetsku potrošnju i isplatu se vraća potrošackoj jedinici, a drugi primjerak se sa pratećom dokumentacijom dostavlja službenicima u Odjeljenju trezora koji potpisuju da su primili dokumentaciju, evidentiraju fakture u programu i sačinjavaju nalog za plaćanje prema detaljima iz fakture.

Nalozi za plaćanje se zajedno sa dokumentima (fakтура, ugovor...) dostavljaju Sekretaru za privrednu razvoj i finansije na potpis.

Član 6

Službenik za odobravanje, odnosno starješina organa, ne može odobriti zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu ukoliko sredstva za tu poziciju prelaze limit sredstava odobrenih Budžetom za tu potrošacku jedinicu.

Član 7

Fakture se plaćaju u roku predvidenom ugovorima sklopljenim sa dobavljačima.

Član 8

Prilikom plaćanja fakture, zahtjev za budžetsku potrošnju i isplatu mora biti ovjeren od strane službenika za ovlašćivanje, a potom se fakture arhiviraju za svaku potrošacku jedinicu posebno.

Član 9

Interni uputstvo za evidenciju kontrolu i plaćanje ulaznih faktura u Opštini Gusinje stupa na snagu danom potpisivanja i čini sastavni dio je Knjige procedura.

Broj: 03- 184
Gusinje, 21. 01. 2022



SEKRETAR
Miralem Bektešević